



# **Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës**

**Godišnji finansijski izvještaji i Izveštaj nezavisnog revizora**

**01 Januar 2019 - 31 Decembar 2019**



Sadržaj:

Izveštaj nezavisnog revizora.. ..... 3-5



## Izveštaj Nezavisnog Revizora

**Usmjerен у Предсједништво PS Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës  
Izveštaj о финансијским извјештајима за посебне намене**

### **Odricanje od mišljenja**

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja **Političke Stranke Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës** (u daljem tekstu: **Politička Stranka PS, ili "PSHDK"**), koji obuhvaćaju Izveštaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2019. godine, Prihodi i rashodi za period koji se završava na ovaj datum, kao i druge druge objašnjene informacije uključene na stranici. .....

Zbog važnosti pitanja opisanih u paragrafu, Osnova za Odricanje od Mišljenja, nismo bili u mogućnosti da dobijamo potrebne revizorske dokaze kako bismo obezbedili osnovu za mišljenje revizije o tim finansijskim izvještajima za 2019.god. Stoga, mi ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima PS.

### **Osnova za Odricanje od mišljenja**

- Politička Stranka nije podnela Finansijski Izvestaj za 2019. godine u skladu sa zakonom br. 04 / L-212 o izmeni i dopuni Zakona br. 03 / L-174 o finansiranju političkih subjekata izmijenjen i dopunjeno akonom br. 04 / L-058 članom 15 Finansijsko izvještavanja. U nedostatku Izvestaja i prateće dokumentacije bili smo prisiljeni za odricanje od mišljenja revizije

### **Odgovornosti rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje**

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa: Zakonom br. 04 / L-212 o izmeni i dopuni Zakona br. 03 / L-174 o finansiranju političkih subjekata izmijenjen i dopunjeno akonom br. 04 / L-058 kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim da bi se omogućilo sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno pogrešno prikazivanje, bilo zbog pronevere ili greške.



U pripremi finansijskih izveštaja menadžment je od ovoran za procenu sposobnosti PS-a da nastavi svoje aktivnosti (princip kontinuiteta), objelodani, prema potrebi, pitanja vezana za princip kontinuiteta i korišćenje osnova računovodstva u skladu sa principom kontinuiteta, sem ako rukovodstvo namerava da likvidira PS-a ili prestane sa radom, ili nema realnu alternativu osim da to uradi.

Oni koji se odgovorni za upravljanje su odgovorni za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja.

### **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajno po rešno prikazivanja uslijed prijevare ili greške i izdati revizorovo izvješće koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajne greške prikazivanje kada ono postoji. Pogrešna prikazivanja mogu nastati uslijed prijevare ili greške i smatraju se značajna ako se razumno može očekivati da pojedinačno ili u cjelini utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne rasuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Prepoznajemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnih grešaka prikazanih u finansijskih izvještaja zbo prijevare ili greške obavljamo revizijske postupke I procedure kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajno i pogrešno prikaza nastalo uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed greške jer prijevara može uključiti tajne sporazume falsifikovanje namerno izuzetke deformisane informacije ili zaobilalaženje internih kontrola
- Osiguramo razumevanje unutrašnje kontrole koji ima veze sa revizijom kako bi se utvrdilo revizijskih postupaka koji su od odgovarajući u datim okolnostima ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravno lica.
- Procenjujemo primjenjenih i korištenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena i obelodanjivanja od strane rukovodstva.
- Zaključujemo o svrshishodnosti upotrebe načelo računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja itemeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s dogadjajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost društva da nastavi s'poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji



značajna neizvjesnost moramo skrenuti pažnju na izveštaj revizora u vezi sa objašnjenjima u finansijskim izveštajima ili ako takve objave nisu odgovarajuće da modifciramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim. Međutim budući do adžai ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- Ojelokupnu prezentaciju strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja uključujući i objave kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje između ostalih pitanja 5 planiranom revizije obimu i vremenu i značajnih nalaza revizije uključujući znatnijih nedostataka u unutrašnjoj kontroli koje možemo identifikovati tokom revizije.

Mi takođe dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i gdje je moguće od ovarajuće primjenjiti zaštitne mere.

Od pitanja saopštene onima koji su zaduženi za upravljanje određujemo one probleme koji su najvažniji za reviziju finansijskih izveštaja za tekući period i sto a su ključna revizijska pitanja.Opisujemo ta pitanja u našem izveštaju revizije osim u slučaju da zakon ili pravila sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo da se to pitanje ne bi trebalo da bude saopštena u našem izveštaju jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice takve komunikacija se očekuje da će biti razumno prevazići dobrobiti u korist javnog interesa

“Audit Conto”

Ymer Shatri  
Auditore Ligjor  
06 Oktombar 2021

